




Bogolofadi Ga Se Go Se Kgone

Disability is Not Inability

 Agnes Mabururu

 Wiehan de Jager

 Motlhago Sara Mohale

 Sepedi / English

 Level 2

(imageless edition)





Yo ke Malefo. Ke morutiši wa ka.

...

This is Agnes. She is my teacher.



Malefo o šomiša dipatla tša bagolofadi ge a sepela.

...

Agnes uses crutches to walk.



Yo ke Tebogo. Ke DJ wa ka wa mmamoratwa
seyalemoyeng.

...

This is Metobo. He is my favourite radio DJ.



Tebogo o bolawa ke mahlo.

...

Metobo has problems with his eyes.



Yo ke Phetogo, moagišane waka. Phetogo ke molemi.

...

This is Moraa, my neighbour. Moraa is a farmer.



Phetogo ke sefowa. O šomiša polelo ya diatla
ge a bolela.

...

Moraa cannot hear. She speaks using Sign
Language.



Yo ke Kabelo. Ke moraloki yo hlwahlwa wa kgwele ya maoto kua sekolong.

...

This is Osero. He is the best soccer player at my school.



Kabelo ga a na matsogo. Efela o nweša
dikgwele tše dintši tša sehlopha sa rena!

...

Osero has no hands. But he scores many
goals for our team!



Storybooks South Africa

global-asp.github.io/storybooks-southafrica

Bogolofadi Ga Se Go Se Kgone

Disability is Not Inability

Written by: Agnes Mabururu

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: Motlhago Sara Mohale (nso)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by [Storybooks South Africa](https://global-asp.github.io/storybooks-southafrica) in an effort to provide children's stories in South Africa's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).